

# YOLA

LE MOQHAKA  
O TSHEPUWANG



Mongodi ke: Siphokazi Madlingozi

E bapisitswe ke: Thabiso Gcwensa

Mohla tsatsi le leng le tjhabileng, Yola a tsoha  
a Thabile

O ne a tla kgutlela sekolong hape!





Ho ile ha ba le kokwana mme  
dikolo tsa kwalwa.

Yola o ile a hlolohela metswalle  
ya hae.

“Yola, ke melao e fe e meraro e ho sireletsang ho kokwana?” Ho botsa Mme.



1. Hlatswa matsoho a hao metsotswana e 20 kapa o e hlwekise (sanithaeze)
2. Se sereletsi sa sefahleho se dule se kentswe.
3. Boloka sebaka se setle sa kamano.

“Seo se bonolo ho ka se etsa” ho bolela Yola.



Sekolong, titjhere ya nka  
motjheso wa Yola.

A hlwekisa matsoho a Yola.

Yola a mathela phaposing.

Metswalle yah ae e ile ya  
thabela ho mmona.



Mofumahatsana Dlanga a  
bolella bana hore ba dule ba  
etse sedikadikwe ka nako ya  
ho ba bolella pale .

Sehloho sa pale ya kajeno se bitswa  
Moqhaka o Tshepuwang.



“Ho kile ha eba le morena” Mofumahatsana  
Dlanga a qala.



“Morena enwa o ne a sa tsebe ka nako  
enngwe hore a ka etsa jwang ha dintho  
di sa tsamaye hantle.

O ne a se a tshaba.

Ha a ikutlwa ka tsela eo, mofumahadi  
o ne a motlisetsa Moqhaka o  
Tshepuwang . Ene e le moqhaka o  
kgethehileng oo ntate wa hae a  
ileng a mo fa ona.”

“Ha morena a rwala moqhaka, o  
ne a ipotsa dipotso tse pedi: “Nka  
etsang? Ke mang a ka nthusang?”

Moqhaka o ne o mohopotsa hore  
ha a mong”



Ha pale e fela, Mofumahatsana  
Dlanga a fa ngwana ka mong  
moqhaka o tshepuwang.

O ile a bolella bana hore ho  
nepahetse ho ikutlwa o hloname  
kapa o tshohile. Ha seo se  
etsahala, ba rwale meqhaka ya  
bona e tshepuwang.



Ka nako ya kgefu, Asana o ile a qhala lero.

Seo se ile sa mo etsa hore a hloname.

Yola a bolella Asana hore ho lokile ho hlonama.



A mo hopotsa ka moqhaka o tshepuwang.

Asana o ne a etsang? Ke mang a neng a  
mo thusa?

O ne a ka ya pompong ho ya nwa metsi!

Yola o ne a ka tsamaya le yena.

Moqhaka o tshepuwang o ile wa pholosa  
letsatsi!

Ene e se e le nako ya ho ya hae. Mme wa Yola o  
ne a mo emetse.



Ka hara thekisi, Mme wa Yola o ne a se a fela  
pelo ke Sephethephethe.

O ne a sa tshwanetse ho ya pheha dijo tsa  
mantsiboya.

Yola o ile a nka moqhaka wa hae o tshepuwang  
a o rwesa Mme wa Hae.

“Mme o ka etsang? Ke mang ya ho thusang?”  
A botsa.

“O na le nna mona, mme re ka bapala dipapadi  
re sa letile” ho bolela Mme.

“Ke pono e ntle eo!” ho bolela Yola.

Ba bapetse, ba tsheha ho fihlela ba fihla hae.



Qetello.

Kamora ho bala pale ena, araba dipotso tsena tse  
latelang:

1. Ke melao e fe e meraro e ka ho thusang ho  
ipoloka o sireletsehile ho kokwana?
2. Morena o beile eng hlohong ya hae ha a tsieleha?
3. Ke dipotso di fe tse pedi tseo Morena a ipotsang  
tsona ha a tsielehile?
4. Tshwantsha moqhaka wa ho tshepuwa wa hao  
pampitshaneng.  
**Rwala moqhaka wa hao ha o ikutlwa o tshohile mme o  
hopole hore dintho di tla loka le hore ha o mong.**
5. Tshwantsha sefahleho se amanang le maikutlo  
a latelang:

Thabile

Fela pelo

Hloname

Tsieleha

Nyakallo

# Qetella polelo ka mantswe a lethathamong:

**sekolong**

**hlatswa**

**matsoho**

**phaposing**

**morena**

**moqhaka**

**pale**

**lero**

**bapetse**

Yola le moqhaka o tshepuwang

Published by Coronation Fund Managers

7th Floor, MontClare Place, Cnr Campground & Main Road,  
Claremont, Cape Town, South Africa

Print ISBN 978-0-620-96002-1

Yola o ile \_\_\_\_\_.

Mme wa hae o mo bolelletse ho \_\_\_\_\_ kapa  
ho hlwekisa \_\_\_\_\_.

Metswalle ya hae e dutse \_\_\_\_\_.

Mofumahatsana Dlanga o ba bolelletse \_\_\_\_\_  
ka \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_ o tshepuwang.

Asana o qhadile \_\_\_\_\_.

Mme le Yola ba \_\_\_\_\_ ka thekiseng.

First edition 2021

Copyright © 2021 Coronation Fund Managers

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced,  
stored in a retrieval system, or transmitted,  
in any form or by any means, without the prior  
written permission of the author.

Written by Siphokazi Madlingozi (siphomadlingozi@gmail.com)

Translated by Batseeba Motea-Kim

Illustrated by Thabiso Gcwensa (thabisodbninfo@gmail.com)


Layout by Andrea Willmore (andrea@willmorestudios.com)

Printed by Onyx Press, Cape Town

Yola ke ngwana ya dilemo di robedi ya ratang  
sekolo le ho bapala le metswalle ya hae.  
Morao tjena, dikolo di kwetswe ka baka la lefu  
la kokwana ya Korona.

Letsatsi le tla fihla hore a tle a kgutlele  
sekolong hape, mme Mofumahatsana Dlanga  
eo e leng titjhere ya hae, o tla ba bolella pale  
ya Moqhaka o Tshepuwang.

Ka ho rwala moqhaka ona o tla tseba ho  
bona seo o ka se laolang, mme seo se tla ho  
hopotsa hore ha o mong.



CORONATION  
TRUST IS EARNED™

